

# PARLAM L'OCCITAN DAU LEMOSIN

## SEGONDA LEIÇON

### MA FAMILHA

I'ai dos **frairs** e 'na **sòr**.

Mon pair e ma mair an quatre **mainatges** : tres filhs e 'na filha.

Lo Jan-Pau es lo pus vielh ; mas sei tant **beu** coma se.

Lo Guilhem es lo pus **jòune** ; qu'es lo **cacha-niu**.

Nòstra sor, la Martina, a vint ans ; 'l'es 'na **gente dròlla**.

**Crese** que 'la se vai maridar l'annada que **ven**.

'La se'n nirá **viure** coma son marit (son òme) dins 'na pita vila de Corrèsa.

Aura 'la trabalha dins un bureu de Limòtges.

Mon pair se'n vai tots lo jorns a la pòsta per son trabalh.

Ma mair **demòra** chas nos, per nos **manhar**.

Per me, me'n vau au liceu per aprener un bon mestier ;  
mas me'n vòle pas 'nar ; vòle demorar au païs.

\*\*\*\*\*

**VOCABULARI :** lo frair (*le frère*) ; la sòr (*la sœur*) ;  
lo mainatge (*l'enfant*) ; beu (*grand*) ;  
lo jòune (*le jeune*) ; lo cacha-niu (*le benjamin*) ;  
gente, -a (*gracieux, -se*) ; la dròlla (*la fille*) ;  
crese (*je crois*) ; ven (*il vient*) ;  
viure (*vivre*) ; demorar (*rester*).

**EXPRESSIONS :** manhar quauqu'un (*s'occuper de quelqu'un*) ;  
lo Jan-Pau, la Martina.

**CHAVILHAS :** aquò es, quò es, qu'es (*c'est*) ;  
coma (*comme*), (*avec : accompagnement, employé pour les personnes*) ;  
aura (*à présent, maintenant*) ; dins (*dans*) ;  
per (*pour, à cause de*) ; per me (*quant à moi*) ;  
mas (*mais*).

**PER COMPTAR :**

|    |  |
|----|--|
| 1  | un, una : <i>article défini</i> ('n'òme, 'na vila) |
| 2  | dos, doas  |
| 3  | tres   |
| 4  | quatre   |
| 5  | cinc   |
| 6  | sieis  |
| 7  | set  |
| 8  | uech, (ueit)                                       |
| 9  | nòu  |
| 10 | dietz  |

**GRAMATICA :** *absence fréquente de :*  
 - a dans : 'nar (anar) ; quò (aquò)  
 - u dans : 'na (una) ; 'n' (un, una)  
 - e dans : 'la (ela) ; 'las (elas)  
*N.B. : La chute de la voyelle (ou aphérèse) est représentée par une apostrophe: 'na femna*

**POSSESSIUS :**

|          |          |            |           |
|----------|----------|------------|-----------|
| mon pair | ma mair  | mos frairs | mas sòrs  |
| ton "    | ta "     | tos "      | tas "     |
| son "    | sa "     | sos "      | sas "     |
| nòstre " | nòstra " | nòstres "  | nòstras " |
| vòstre " | vòstra " | vòstres "  | vòstras " |
| lor "    | lor "    | lors "     | lors "    |

**CONJUGASONS :** **Present de l'Indicatiu**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Se'n anar (s'en aller): irrég.</b> | <b>Voler (vouloir) irrég,</b> |
| (ieu) me' n vau                       | vòle                          |
| (tu) te'n vas                         | vòles, (voles, vo'es)         |
| (eu, ela, 'la) se'n vai               | vòu                           |
| (nos) nos en anem                     | volem                         |
| (vos) vos en anatz, (vatz)            | voletz                        |
| (ilhs, elas, 'las) se'n anen, (van)   | vòlen ( volen )               |

*(Rappel : L'usage des pronoms personnels sujets est facultatif.*

**REMARCA :**

- tant beu coma : *aussi grand que*
- vòle pas : *je ne veux pas*